

S 708

K34/88

G. Sebata

⑤

P 79-106\*

⑦

10

K34/88

~~8/88~~

# MONITOR

## EXERCISE BOOK SKRYFBOEK

NAME  
NAAM

G. M. Sebata

CLASS  
KLAS

Uitkyk Private Bag

SCHOOL  
SKOOL

Pietersburg

Registered No. 513/31.

"B"

5708

K34/88

G. Sebata

3

P79-106\*

708

G.M Sebata 79

Dinonwane

K34/88

Mokxalabyê, mokxekolo le Seputli mašemong

ka tšatši le lengwe mokxalabyê le mokxekolo ba be baya mašemong, xe bale tseleng mokxalabyê a bolaya mmutla. Are. Seputli ngwanaka, tšea mmutla yo o o iše gae, eupya xe motho are xo Wêna o rwele eng, Wêna ore ke rwele lehodi. Eupya ka pelong o tseba xore o rwele mmutla. Seputli a tloxa, motseteng a hlakana le mmaxwê Sekompi. Xomme mmaxwê Sekompi are Seputli, o rwele eng? Xomme Seputli are ke rwele lehodi, eupya ka pelong ke tseba xore ke rwele mmutla. Mantšiboxa mmaxwê Sekompi a yo kxopêla nama ya mmutla xo mmaxwê <sup>Seputli</sup> Sekompi. Xomme mmaxwê Seputli a mo ngwatêla nama yela ya mmutla. Xomme mmaxwê Seputli a šala a roxa Seputli, Xomme a ba a botša mokxalabyê xore Seputli o buditše mmaxwê Sekompi xore o rwele mmutla. Xome mokxalabyê le mokxekolo ba bolaya Seputli ka xore o be a sa boloke melaô ya papaxwê le mmaxwê.

see 29. 6. 45.

5 708

K34/88 G. Sebata

③

P79-106\*

708

80

Ngwanenyana lxroneng K34/88

Ngwanenyana o kile aya lxroneng, xe a rwalla a tsênwa tse lenyôra, xomme a bôna batho ba ba bedi xomme are xo bôna, Nthušeng ka meetse. Xomme bare. „Etla o nwê”, xe a batamêtše bare xo êêna nwêla ka nllong, xe a tserie ka nllong ba mmolaya ba moja.

Ka tsatsi le lenqwe mošimane e môngwe le êêna a yo tšoma, xe a sa tšoma, a hlakana le batho bale ba bedi ba xo bolaya ngwanenyana. Maina abôna e e be ele Radimo le mmaxwê, ba bitša mošimane eyo xomme ba moswara, xore ba yo mmolaya. Ka sebaka <sup>sa</sup> mose-xare o moxolo, Radimo a laêla mmaxwê xore o šalê a bolaya mošimane yeo. Xomme mmaxwe Radimo a thōma xore o bolaya mošimane. Mošimane a swara mmaxwê Radima, ummolaya a moapea. Xe Radimo a boya xo tšoma a butšiša mošimane a sa tsebe xore xa se mmaxwê are Mma ke ja eng? Xomme mašimane are a khutile uisung ya ntlo are. Nama... šewe ka pitseng. Xomme Radimo a ja.

S 708 K34/88 G. Sebata

③

P 79-106\*

708

K34/88

81

xe a jeli a kxotše xoba a bipetšwe,  
mošimane are, Radimo o jeli mmawwe  
a modira Tšalana ya Tšale, xe Ramodi  
a ekwa byalo a kitimiša mošimane  
yeo. Xomme mošimane a thsela leōpê  
le tletše meetse. Xomme xe Radimo  
are o a thsela a palêlwa ka xore  
o be a llê kudu, mošimane a na-  
pa a phdoxa.

### Ngwanenyana yo botse.

Naxeng ya Maxaxamatala xo be xona  
le ngwanenyana yo botse. Ka tšatši le  
lenqwe Madimetsa wa modidi atla a  
botša batswadi ba ngwanenyana xore o  
nyaka no monyala. Xomme batswadi  
bao bare ka xore xa ona sa xo  
nyala, rēma sehiare seo sebero sele  
mo mothšemeng. Xomme Madimetsa a thōma  
xo rēma, xe a rēma a lapakudu  
a hlo a sa rēma. Ka tšatši le le latela-  
xos xa xwa tla lesiba le ēēna a se na  
dikrome tša xo nyala, Xomme a botša

S 708 K34/88 G. Sebata

③

P79-106\*

708

K34/88

82

Ese Ngwananyana yo botse  
batswadi xore o nyaka xo nyala  
ngwana wa bōna, xomme bōna  
bare. Rēma sehlare seo se bexo t se  
le thšemong, xomme a thōma xo rēma  
le ēēna, xē a rēma a thōma xo lapa  
le ēēna. a se ke a twa a rēma.  
Ka tsatsi le le latelare la boraro  
xwa tla ~~Masipa~~ le Maboka le bōna  
ba rēma, tē ba rēma sehlare  
seo ba lapa, xomme sephatio seo  
ba bexo ba se rēma sa boēla  
ša thibana sa ba sehlare sa xo tia.

ka tsatsi la bonē xwa tia monna  
wa sexōlē leina la-xwē e be<sup>re</sup> e le  
Matsobane. xomme le ēēna<sup>a</sup> ba botša  
xore o nyaka xo nyala ngwana wa  
bōna. xomme le ēēna ba mmon-  
thša sehlare. xomme ēēna a se  
rēma, a ba a se wiša fase, a  
napa a nyala ngwananyana eo, yo  
ba mosadi wa xaxwē. wa xo tia.  
xomme batswadi ba ngwananya  
ba dira monyanya o morōlo.

5 708

(3)

K34/88 G. Sebata

P79-106\*

708

Nwana le kwena.

K34/88

83

Yare ele bana ba Maune baya nokeng. Xe ba fihlile xōna nokeng ba tsēna kabodibeng ba hlapa. Xe ba sa hlapa, kwena ya swara ngwana yo monqwe, leina la xaxwē e be e le Tonifi. Xe e moswere ya moiša xare xare mo e dulaxo xōna, ya mmeya le bana ba yōna.

Ka tsātsi le lengwe bana ba kwena ba tsēla ntlē xa meetse ba dula mohiaoeng ba ōra letsātsi le ngwana yoo kwena e bexo e moswere. Xe di sa ōra letsātsi batho bao, bexo ba-le nokeng ba tseba ngwana yoo kwena e bexo e moswere, ba naba ba yo botsā batswadi ba ngwana eo. Xomme batswadi bao baya ngakeng xare etlē e motheē e moswatēkwa xa Matlala ele la Boraro.

Ka la bonē ngaka eo ya ya nokeng xe tsātsi le hlaba. Xomme bana ba kwena le yo kwena e bexo e moswere batswa xapē. Xomme ngaka ya kitima di sa mmone .a ba a swara ngwana eo le kwananyana, a phološā ngwana eo Xomme batswadi ba xaxwē ba lefa ngaka eo.

S 708 K34/88 G. Sebata

③

P79-106\*

708

Ditlot Dikatsé le maxōtlō

K34/88<sup>84</sup>

Kxalē kxalē maxōtlō a kile a kxopela  
dikatsé xore di ket kxoboketšē dithōtsē  
di tlē di dirē monyanya o moxolo. Xomme  
e. dikatsé tša dumela taba yeo, ya xo  
kxoboketša dithōtsē, tšaba tša botšana  
letsatsi leo ditlaxo thōma xo kxoboketša  
tša<sup>ka</sup> lōna. ~~Dikatsé tša kxetha tšatsi la~~  
Bohlano.

ka lōna leo laBohlano tša ya mašem-  
ong tša tōpa dithōtsē tše ntši, tša tšaba  
tša diiša xae moo di Hotoxo bexo di  
kxethile, tšaba tša dira monyanya o  
moxolo. Xomme maxōtlō xe a eja  
monyanya eo a tima dikatsé. Xomme  
xe di-katsé di butšiša maxōtlō kaxa  
dithōtsē a sēxa kudu kudu.

Xomme xo Hoxa tšatsing leo dikatsé  
le maxōtlō tša hloyana kudu kudu.  
Dikatsé tša napa tša eja maxōtlō, xo  
fihla letsatsing la mmamohla. di sa  
ja maxōtlō, le maxōtlō a sa ja  
dithōtsē

5 708 K34/88 G. Sebata

(3)

P79-106\*

708

K34/88 85

Bolwetsi bya kroši Mabusela

Nareng ya ra Mabusela xo be xo  
buša kroši Mabusela. Ka tšatsšī letsatsi  
le lengwe a lwala bolwetsi byo  
boxolo. Ba-xabō ba bitša dingaka  
tše dikxolo tšeo xe di bitšako bo-  
matwetwe, tša tša tša thoxola bolwetsi  
boo bo be ~~xe~~ bo lwalwa ke  
kroši Mabusela. Xomme xa ba  
thokōla bare, ka bošexo ka mosō  
kroši etlo fōla. Xomme banna  
ba kroši. ~~Maba~~ ba lefa dingaka  
tšeo ka dikxomo tše dintši.  
Xomme dingaka tšeo tša sepela,  
xe di sepela, kroši ya thomiwa  
ke bolwetsi xapē.

Ka letsatsi le lengwe xwa tša  
mošatē monna yo ~~mm~~ mongwe yo  
a bexo a dula thokō ya Lewatšē,  
ēna a botša banna ba kxōrō  
ya ra Mabusela xore ngaka e  
kxolo yōna matwetwe ye dula  
kwa lewatšeng Eupya xe ba e-  
kwa byatšō ba thabā, Bare. Mohlomo-



5 708 K34/88 G. Sebata

③

P79-106\*

708

K34/88 86

ngwe o bolela therešo xoba maana.

ka tsatsi le lengwe banna ba xa  
Mabusela ba kxöpela Tomela wa  
mahlo a dioka le Sephalo mmolaya  
bathe xore ba yo bitša ngaka kwa  
lewatleng. Xe ba fihla mo ngaka e dutaro  
xona bare. Kxosi ya lwala ngaka, e  
bolawa ke hlōrō ngaka. Xomme xe ba  
bōna noxa e kolo etšwa ka meeteng  
ba thsōxa, xox xomme noxa eo  
yare, kethi le thāba engi xomme  
bōna bare. Kxosi eav a lwala. Xomme  
yōna yare. Mponthšeng tsela, xe ba  
fihla Mosate mosate xona xa  
Mabusela ba hiša kxosi kxorong.  
Xomme ngaka eo ya mo alafa.

Xomme banna ba kxosi Mabusela  
ba iebara nōna eo ya ngaka ka di-  
kxomo tše Seiketetsa xobane ba ba  
ba ša kxoiwe xore e tla mo fodiša.  
Xomme ngaka eo ya metsā  
dikromo tsela ka mokag ya napa  
Xomela xae xa yōna

5 708

K34/88

G. Sebata

③

P79-106\*

708

Mpiti le Mpitinyana

K34/88 87

Mpiti le Mpitinyana ba be ba disa dinku kwa morakeng. Xomme ka letsatsi le lengwe Mpiti a roma Mpitinyana xo yo kxopela ditseka, xoba dinkxwa. Xe Mpitinyana a tloxe Mpiti a sala a bolaya dinku tše pedi, a ba ja e tee, engwe ya mopalela xo eja. Xe Mpitinyana a boya le dinkxwa a hwetša Mpiti a bolale nku, ke xe a botša xore xe papa aka bōna xore dinku xa dikamoka o tla ~~xe~~ bēthā byale ke xe Mpiti a botša Mpitinyana xore ba thšabēlē makwōeng, ke xe ba tloxa ka babedi xa bōna ba thšabēla makwōeng. Mo tseleng ba phirimalēlwa ke letsatsi ntlong ya Leburu. Ba ba bakxopela diyō xomme Leburu la ba fa mapotse, xomme Mpiti a se ke a kxora. Bošixoxare, Mpiti a swara ke tiala kudu. xomme a ya ka ntlong ya Leburu xo yo utswa dinkxwa le mapotse. a ba a kxora, xe a kxothše, a tše mapotse a mang a re o tla a jela ka dikobong. Xe a tloxa a ya ka ntlong ya mokwōdo

5 708 K34/88 G. Sebata

③

P79-106\*

708

K34/88

88

wa leburu, a sa tsebe, a e dira  
ntlo eo a beo a kobetše ka  
to yōna. Xe a fihla ntlong eo  
ya mokxekolo are, Mpitinyana, a rejē  
lepotse šele. Xomme mokxekolo a  
mokwa. Xomme aba, a yo botša moxatša-  
xwē xore Mpiti o utswa mapotse,  
xe

ka le-tsatsi le le latelaxo mokxa-  
labye wa Leburu a butšiša Mpiti  
xore o be a utswetsang mapotse.  
Xomme xe Mpiti a e kwa tšeo  
a bitša Mpitinyana xore ba thša-  
bē. Xomme mokxalabye wa Leburu  
Leburu a ba kitimisa xomme  
motseng Mpiti a bolaya Leburu  
leo la mokxalabye. Xomme  
ba napa ba poloxa ba ya  
Gauteng xomme xona kwa Gauteng  
ba hwetša makxarebē a mabetsu  
ba nyaia, ba napa ba mose  
o moxolo-xolo kudu. Xe fihla  
ba e hwa xo šala basadi ba  
bōna le bana.

5708 K34/88 G. Sebata

③

P79-106\*

708

Batho ba motse K34/88 89

Batho ba motse ba be ba bolawa  
ke tlala, ba tšwa kamoka xo yo sēla.  
Monna yomongwe a boya a rwele  
mabēlē ka saka, a tla a šila. Xe  
a šila, are, Tebōnane, tebōnane, tebō-  
nane tebōna moriti wa tibataka, ke-  
xone ke ~~bōna~~ moriti waka.

### Modianong le Fērērē.

Re khalē xo kile xwa e ba le-  
mosadi e mong a na le ngwana  
o tee leina la xaxwē ele Modia-  
nong. Ka tšatsi le leng mmaxwē  
a hwa. Xomme papaxwē a nyala  
mosadi wa bo bedi mosadi eo  
a tla ngwana leina la xaxwē ele  
Fērērē. Xomme Fērērē e be ele  
Sebodu, ka baka leo a se kxōnē  
xo dira mošomō le o tee. Mesomō  
ka moka e be e dirwa ke  
Modianong. Ka tšatsi le lengwe

5708

K34/88 G. Sebato

(3)

P79-106\*

708

K34/88

90

Modianong o be a loxa thutsē, a ya nokena xe a fihla thutsē ela ya ya wēfa ka meetseng. Fi kaxa o a lia, a ya botšg mmanetwē, mmanetwē a moraka are Sepela o yo e kwetsā, o bōna xore re tla ja eng. Modianong a tloxa a yo e kwetsā, a sepela ka meetseng a ba a fihla tebating a bula a tšwa, Are xe a sepela a bōna mepanana. e botšwitšē. Xomme yare xo ēēna, Modianong, Modianong sa mme e tla are fulē rebutšwetšē e bile re a bōla. Modianong a fula ka-moka a dikxobēla felō xotee, a feta, a seke aja tete. Xomme a sepela a kwetsā menamane, meperekisi le ditiro dinkxwa, tšā fēla di mmitšā, yēna a fēla a di fula, e bele a dikxobēla felō xo etee. Mafelong a bōna molxekolo wa mēnō a xē tšwēla ka ntlē, Xomme a thōma xa boifa, mokxekolo are xo ēēna, O se ke wa tšāba modianong xobane ke wēns o

5708

K34/88

G. Sebata

3

P79-106\*

700 708

91

K34/88

tlileng xo nthšomêla. Modianong, o  
re xo hlohtora lexoro laka ke  
bê ke bônê dilō tse e kexo ke  
dinaledi. Modianong a šoma xa  
botse mengwaxa e mentšî, xo fihlela  
Modianong a tenya, are xo kokwaxa  
ke tennwê koko. kokwaxwê are  
Nna ke be kere o fla dula le nna  
xo fihlela o nyalwa, Modianong  
a xana, mokekolo are Sepela. Modi-  
anong a bula lebati lela a tsenexo  
ka lōna, xe a itebella a bōna  
a apere dikobo tša xauta. Xa  
a lebelêla ka thokō a bōna  
dikoloi di rwele la lefase lehwmō,  
a napa a tšwa ka nokeng, a ba-  
tamêla motse, kxoxo ya bō yare  
konkoroo o a tsēna Modianong  
Sesumi sa motse wa xēšo. Xomme  
ba mothakxalêla ba motse kamoka.  
Fērerē xe a bōna xone Modianong  
o buile le dilō tse botse le ēēna  
a loxa thutšē. Xomme a wetsa ka  
meetseng a lonya, a tsēna ka  
meetseng le ēēna, a ba a tšwa

S 708 K34/88 G. Sebata

③

P 79-106\*

708

72

K34/88

Xomme le eena a hwetsa mepa-  
nana, meperekisi. menamone le dinkwa.  
tšona tša mmiša a diroaka are  
lxane xa le tsebe xore na ke a  
iphetela, ke ikela xa koko Sōbane  
, mafelelong a ba a fihla xo eena  
Sōbane, xa ~~a~~ a boifa xe  
a mmōna. Xomme a thakala  
le eena. Mokrekolo a botša Ferere  
are, o hlohlorê lexoro laka ke  
be ke bōne dinaledi. Xomme  
a dumela, a sa tsebe le xo  
hlohloro. Ka beke ya bobedi a  
botša kokwaxwe xore eena o  
hloxite. Kokwaxwe are, xo xopola  
beno ke botse. Ferere a bula  
lebatl xē a itebella, abōna a  
apere mešidi, xa a lebella tšokō  
a bona moxotlo. a xoxa lesāša  
la xo rwala dilomi tsa lefase ka-  
moka. Xomme a tšwa ka nokeng,  
xe a batameia metse, Mo mokoko wāre  
isonkorokoo o a boya Ferere Sebedu  
sa xeso. Mmaxwē alla kudukudu xē  
a mmōna, ba busa ba somela  
Modianong a ba lefa lca dijō

5708 K34/88 G. Sebata

③

P79-106\*

708

Ngwanenyana

K34/88

93

Naxeng ya xo be xo na  
le ngwanenyana e o xo be xo  
sena motho ya a ka manyalaxa.  
A napa a tloa a ya boxadi,  
Xe fihla, a apeya maxobê.  
Baboxadi bare Isā matobê ka  
ntlong, tomme o be o thšele meetse  
lesāpelong a dia byalo. Ba thōma  
xo mmōtsā, bare O hualwa ke  
pitsangya nixokolwana. Bare xe  
o ka leka xo ebētha o tla  
hwa. A kwa taelo ya bomma  
tswalē. ka tsātsi le leng are xo  
mmatsālē, ke ya xae. Bōna bare  
o seke wa leka ware tseleng  
kepuma pitsana ye. Eena a kwa  
taelo ya bōna. Xe a fihla xae,  
are xo mmaxwē, Monna wa ka  
ke pitsana e. Xomme mmaxwe  
a tšea pitsana a esikinya, a kwa  
a xo sa lie selo. Ngwananya yola  
a botša mmaxwē aone pitsa e  
le seke la ephuma. Mmaxwē a be-  
felwa, a ba a rapa letsema. Ba  
boi ngwananya, ba ya masemong



5 708

K34/88

G. Sebata

③

P79-106\*

708

K34/88 94

Kamoka, le ba xo rapiwa ba ya  
le bona masemong. Xe ba fihla  
masemong ba sa hlaxola, mma-  
twe ngwanenyana a hloxa  
o yo nwa meetse, a nthe  
o ya xae. Xe a fihla moksao-  
theng a topa mafsika a a loke-  
la ka thethong, a ba aya ka  
ntlong yela e bexo e na le pitsa-  
na, a ema mojakong. A nthša  
iefsika, a o meiša xa raro. La  
bone a bētha pitsana xwa tšwa  
ditiadi tse dintsi, le maxadima. le  
ieeba. A tšadi e ya ratha mosadi  
yola le motse wa tswa. Xe ngwa-  
nyana a le masemong, pelo ya  
mmotšā yare, Xae motse wa  
a tswa, a botšā batho xore  
mma ~~monna~~ o bolaille monna wa ka  
pitsana. Batho kamotšā ba hloxa ba  
kitima ba ya xae, ba yo bona  
motse xe o tswa. Ba hwetšā  
hwetšā mmaxwē ngwanenyana  
a rapaletse a hwile. Leeba tare  
laeta pele la fihla boxadi lare  
Ba mpolaille. Ba boxadi bolaya ngwanenyana

5 708 K34/88 G. Sebata

③

P79-106\*

708

Banenyana

K34/88

95

Banenyana ba<sup>be</sup> ba ilo raloka. Kxole.  
Xwa tswala masoxana, a mane  
bare xo bōna, Re a lerata, Xomme  
bona ba dumela, ba ba tloxa nabo  
ba ya xaxabo bona. Xe ba fihla  
thoko ya xae bare, Xu Xeso re tsola  
dikobo, ra sepela ka lepono. Xomme  
le bona ba ~~sepela~~ ka lepono ba  
fihla matseng ya melete, ba tsena  
ka xare. Batho borona<sup>ba</sup> be ba  
eja batho. Montaboro baya dinaki-  
eng xoba kōšeng. Xe ba bina  
ba opela kōša bare. Reya nalō,  
~~ae~~ tongtolo. Ba kshutla e mongwe  
wa bōna ba mmolaya. Bare  
ba akela bare, o alwala ba  
tla moalafa a fola. A ntho  
ba yo moja. Kaxosasa xe  
xo esa bare, Mokete o kae. Bōna  
bare Ba a moalafa. Moxadibō  
wa banenyana bale are  
E reng mo o hlatswato dibyana  
le mo o nwaxo meetse o epele  
merini ya xaxo. Mošoboro xe g  
boya xo tsoma bare, Mokete o kae

S 708 K34/88 G. Sebata

③

P79-106\*

708

K34/88

96

Xomme moriri wa arraba  
ware ke sa hlatswa dibyang,  
a ba banenyana bale ba thša-  
betše xae ka bōna. Xomme  
masoxana ale a ba sala mori-  
xō. Emongwe wa banenyana  
o be a here nakana ya bōna.  
Xe ba eile no xo tlōkwaxo motse.  
Xomme nakana ya lla yare,  
fsee mamaile fsee, ke ya lenaxa  
Xomme ya no lla, Mašoboro aie  
akwa, ba setse ba fihlile  
nokeng. Ba ēma, ba bolēla bare,  
Sexwax<sup>xwa</sup>sexwaxwa khupa meetse  
re fetē Sōna sare, Meetse xa  
se ešō, ke a bo lesēlē. Banyana  
bale bare lesēlē lesēlē. Khupa  
meetse re fetē. Lesēle la akhupa,  
ba a feta. Mašobora xa a fihla  
a palelwa ke xo thsela nokse  
eo. Xomme banenyana bale  
ba ya maxae a bōna

708 K34/88 G. Sebata

(3)

P79-106\*

708

Banenyana ba lanya

K34/88

97

Banenyana ba ile ba ya laong  
kxonyeng. Xe ba fihlile kxonyeng  
ba rwalla, xe ba rwaletše; bare  
e A re sobaneng re bonē yo  
a nōnnēxo. Xe ba bolēla byalo  
ba be ba ma, le mpya. Ba ya  
mo mohlabaeng, xomme ba thōma  
xo ~~ba~~ Sabana, ba soba  
ngwanenyana yo leina la xaxwē  
e lexo Matsēbē. Ba soba kudu  
a ba a hwa. Xe a hwile,  
ba moy ja. Xe ba mo iē  
ba botšana xore xe ba fihla  
xae ba se ke ba botša mo  
tho xore ba bolailē Matsēbē. Xom  
me Xe ba bolēla mpya  
yare, Banenyana ba bolailē  
Matsēbē. Xe ba ekwa mpya  
e bolēla byalo ~~ba~~ e bolaya.  
Xomme ya se ke ya hwa  
Xomme tapē ba e bētha  
e kudu ya se ke ya lwa  
bohloko. Xe ba fihla xae mpya  
ya botša batho xo banenyana  
ba bolailē Matsēbē Xomme ba-  
nyana ba o ba bolawa

5708

K34/88

G. Sebata

(3)

P79-106\*

708

Nqwanyana

98

K34/88

Nqwanyane o ba a dula le  
 kokwame. Isa tsatsi le lenqwe  
 a ya etele etela. Xe a boya  
 a hlakana le phiri tseleng.  
 Phiri yare eo. eena. O ya ka  
 Nqwanyana a re ke ya xa  
 koko, phiri yare xa eena xape  
 O rwelexo ka serotwaneng. Eena  
 a re ke rwele ditloxo. Phiri  
 yare nthsetse tsana. Xomme  
 Nqwanyana a monthsetsa.  
 Ba tloxa, phiri ya botša nqwanyane  
 xore a tla ka tsela enqwe  
 le yona ya tla ka enqwe.  
 Phiri yare re tla bona yo  
 a tla fihla xae ka pela. Xom-  
 mme phiri ya kitima ya tloxa  
 nqwanyana, ya fihla xae ka  
 pela ya ja kokwa a nqwanya-  
 na eo. Phiri xa se no ja  
 kokwa nqwanyana ya tsa di-  
 kobō tsa nqwanyana. Makhekolo  
 eo. Xomme ya di apara. Xe nqwany-  
 ana a boya a ya ko phiri a  
 sa tsebe xore xa se kokwaxe

708 K34/88 G. Sebata

(3)

P79-106\*

708 708

K34/88

99

Xomme a re, koko ke ja  
eng? Xomme phiri ya re, E ha  
hena, ngwana a ngwanaka. Xomme  
xe ngwananana a batamela  
phiri ya mo swara, ya mmolaya.  
Xomme ngwananyana a se ke  
a hwa. Phiri xe e bona  
tore, ngwananyana a se a hwa,  
ya leba xo mo metsa. Xe  
e mo medise, ngwananyana  
a tswa ke meraxo a se a hwa.  
Xe phiri e bona byalo ya  
thšaba ya ya sethokweng.  
Xomme xe e fihla xona mo  
ya jewa ke dihleng xe e bona  
diphōōfōlō tse di nqwe, e bona  
tore di a tseba xe a lekile  
to bolaya Moktekolo le nqwa-  
nyana. Xomme ya tloxa ya  
thšabēla thabeng, xomme  
xe e fihlele xona ya nyaka  
lelodi tore e i polayē. Xe e le  
nyakile ya e le bone, ya i polay  
polaya e bona tore maphōōfō-  
lō a tseba seo se se dirilexa

5708

K34/88 G. Sebata

3

P79-106\*

708

Dikxwale le Bō diphōōfōlō

K34/88

100

Kxale diphōōfōlō di kile tša bitša  
 pitso, xore di kxêthê kxoši le  
 modula-setulō wa tšōna. Xe di le  
 ph pitsong phukubye ya êma ya.  
 Lekxotla la xo hlompheka, le be biditšw-  
 e xore le kxêthê kxoši le modula-  
 setulō. Xomme xe di ekwa byalo  
 tša thaba ~~hudu~~ ka xore di be  
 di sena mao di ka ahlolaxo  
 melato. Xomme phukubye ya êma  
 tapê xomme yare A~~re~~ re kxetheng  
 tau xore e bē kxoši, le nkwē  
 xore e bē modula-setulō. Xe diphōō-  
 fōlō di kwa phukubye e bolēla tša  
 dumēla, tša ba tša bolēla xore  
 xe phōōfōlō e dirile molato e  
 tswanetše xore e tšumišwe kudu  
 le ta tau.

ka tšatsi le lenqwē mmatla,  
 le nku tša hwetša dikxwale  
 thšemong di byala dinawa. Xomme  
 tša raka dikxale tšeo, xore di  
 šalē xi ja dinawa tša tšōna.  
 Xe dikxwale di bōna xore

5708

K34/88 G. Sebata

③

P79-106\*

708

K34/88

101

di rakitwe tša ya xo modula-  
setuiō e lexo nkwē. Xe nkwē e  
bōna xore dikxwale di šwenyexile  
kudu ke mmutla le nku, ya tloxa  
ya ya xo tau, xomme ya laodi-  
ša ka mo dikxwale di šwenyexi-  
lexo ka xōna. Xe tau e ekwa  
fao ya bitša pitšo e rxolo ya  
diphōpōlō ka moka. Xe di kxōboka-  
ne ya bolēla ka mo mmutla  
le nku di tswenaxo dikxwale  
thšemong ya tšōna. Xomme dipn-  
ōfōlō di ekwa fao tša a  
hloia mmutla le nku ka xore  
di swanetše xore di axē  
ntlo ya kxōš ya tšōna e le xo  
tau. Xomme tša dumela eo.  
Xomme ka di swanetše xo axa  
tša xana, xomme tau ya laēla  
dimpya le diphiri xore di yo  
bolaya mebutla le dinku.  
Xomme xo tloxa išatšing leo  
diphiri le dimpya di bolaya  
dinka le mebutla mebutla xo  
fihla išatšing la le hono.



5 708 K34/88 G. Sebata

③

P79-106\*

708 Mokxekolo wa lonya 102

K34/88

Mokxekolo e mongwē o kile  
a dira maanō a xo bolaya  
ngwana wa ngwanaxē, are o  
xana xe ba bolaya batho  
xoba xe ba löya batho. ka  
tsātsi le lenqwē ngwana wa ngwa-  
naxē a yo ~~disa~~ E rite xe  
letsātsi le yo subēla mošimane  
e o a buša buša dikxomo  
a yo di hwaēla, xe a di  
hlwaetše a ya ka xae, a  
hwetša kokwaxwē ka mosheng  
mošaseng xomme are, koko  
ke ja eng? xomme kokwaxwē  
a ya ka ntlonga xomme a  
tšea boxobē a bothšēla  
sehlare sa xo bolaya, mme  
a bo fa mošimane e o.  
Xe mošimane a llē a  
kxothše, mokxekolo a thaba  
are, Byale o tla hwa, ka  
xore - o llē boxobē byala  
bya xo thšēlwa sehlare.  
xomme a bōna moši-  
mane a sa hwe,

5708

K34/88 G. Sebata

3

P79-106\*

708 Mokrekoto wa tonya 103

K34/88

ka letsatsi le le latelaxo mosimane  
a yo disa tapē, xomme kokwax-  
wē a šala a dira maanō  
tapē a xo mmolaya. Xe  
letsatsi le subela mosimane  
a buša dikxomo xo di  
yo hwaetwa. Xe a hwaet-  
tše a ya ka xae. Xomme  
kokwaxwē a mmotša xore  
a dule ka khutlong ka  
xore o lapile o tšo disa.  
Xomme ka khutlong e o  
mo kokwaxwe o beile a beile  
dihwaane (paddles, xore di  
hlabē mosimane, xomme xe  
mosimane a dula fao  
tša seke tša mohlaba.  
Xomme ka letsatsi la Bo-  
boraro mosimane a yo  
disa tapē xomme kokwaxw-  
ē a sala a dira maanō  
a xore a mo pyatle ka  
lefsika xe a robetše.  
Xomme mosimane a tliša  
dikxomo šakeng a na le

5 708

K34/88

G. Sebata

③

P79-106\*

708

Mokxekolo

wa lonyā

104

K34/88

malomaxwē. xe ba di hlwa-  
 etše ba ya ka xae. xo-  
 mme xe bale ka xae, ba  
 ka xae ba ba fa di  
 xomme ba ja. xe ba  
 llē mošimane are xo  
 batswadi, Sebotse e timetše.  
 xomme batšwadi ba molaëla  
 xore a yo e nyaka, xomme  
 xe a tšwa ka kxōrō,  
 a kwa tlošō ya kxomo  
 eo e lexo sebotse e lla  
 e re, Bopedi ke kua, mošatē ke  
 kua, Bopedi ke kua, mošatē  
 ke kua. Xomme mošimane  
 eo a e busa a hlwaëla  
 le yōna. Xomme a yo rōbala  
 le malomaxwē. Bošixo xore  
 mokxekolo a tsoxa a tsea  
 lefsika a re o bolaya  
 mošimane. Xomme xe a  
 foša lefsika leo a bolaya  
 ngwana'xwe e lexo malome  
 a mošimane. Xomme ka tšatši  
 la bonē mošimane a botša

5708. K34/88 G. Sebata

③

P79-106\*

708 Mokxekolo wa lonya 105

K34/88

batho ba motse are, koto  
o bolaitle malome, xe ba-  
tho ba e tswa byalo ba  
thōma xo hloya le xo thš-  
aba tš mokxekolo eo, bare  
ke molo, ba ba ba mmolaya  
mmolaya.

Maano a mmutla

Mmutla o kile wa sepela  
o šikašika le tag-lexora la thš-  
emore, o be o Swerwe ke tlala  
ya letsatši ka moka xa lōna.  
Ware xe o sepela wa bōna  
tlo-makē, wa e topa wa e ja.  
Xomme wa tswa boose wa  
tšama o phura, xomme o o  
xopola ore, ke tla hwetsa en-  
ngwe. kua pele, xomme le yōna  
e tlaba yaka. Ware o sa  
sepela wa bōna tše dintši  
kxaupsi le nthšoba ya xo  
tsēna ka thšemong. Ware xe

S 708 K34/88 G. Sebata

③

P 79-106\*

708

K34/88 106\*

O re ke a tōpa engwē wa  
šwathšā, xo-ba ya swarwa  
ke molaba, wa phathankxana,  
wa phsikoloxa, wa raxa-raxa,  
Xomme wa fsineletšā. Xomme  
ware ge ore o iša mahlo  
kua le kua, <sup>wa</sup> bōna phiri e e-  
tla, xomme wa itira yo e  
kang ga xa se wa tanyiwa,  
yare xe phiri e batamela,  
yare xo mmutla ya o di-  
ra eng. moš Xomme mmutla  
ware, o E kaba xa obone  
xobane se raloka ke thabi-  
le?, xomme phiri xa o bone  
xe ke itlemile ka dithapō.  
Phiri ya afa xa se o  
tanyiwe, xomme mmutla wa  
fofa wa swariša phiri, xore  
di swariwe tšohle. ka letša-  
tši le lelatêlaxo tša swarwa  
ke tlala, tša ba tša hwa  
tšohle ka xore di be di  
swewe di sa kxone xo  
sepela le xo sêla

End. S. 708